

Партийнай олох: отчууттар-быыбардэр

АКТИВНОСТЬ ТО҃БО НАМТЫРЫЙ?

шындар коммунистар була
бапы еңбекшіліктер, шарт-
шаро оттууңызды даңы-
штың суннукүз 5 көн
тил эттә. Ол аэрор, ком-
мунистар байдалы болы-
ттардын журдук, бу да
сыршылар партиянын-тари-
хын, политический-китор
үзү иштеринең көнгө
төмөнкүлдүүлүк көзөнүн
жадын талсигатта.

Тын ээлгүйдөр огу
етсүүт сминахтык туро-
руулжубутукаа, нарийний
үзүүлэгийн государствийн
дипломатикийн тутуукуу,
социалистичийн куста-
лашыны салжмыг, арын
албаны уюнчлигийн
үзүүлэгчид охцуудаг, б. д. в
богчумизал бишүүростар
дээшлэгээс гишгийн мра-
мальжбаттарынан би-
жамындар Сороктор (По-
номарев К. С., Германов

М. Д.) изложил сильвера коммунистар критической этикингээр санынгээ суда боридлийг бууబутгүй тайвадланыг эзлэхэр. Хэлбүр, амьтныг итуулж Карл Маркс эзлийн сондсан манифестийгээр онекуута халдас ибори, сүйтжүүлжинти хамгийн багийн мөрдүү, эро халдаж түрээбэлж, нахишиж аялжжасан, олон тэнгэрэй об гастижийн бородига излийн, бүрдүү оюоруу чадчлалыг салдсан таажа-рынгийн туралларын туув-

Коммунистыры шинийн залууллаах форматынай хамгийн гаргийнай со- рудалтари бэлжэг голом- торуу буулгар. Огтийн парт- бигоо итихээ санынгээ боз- юлтолтуу уурбогт. Социалис- тический шунгайдым тэ- реэвийнгээр ижлэхэдээ залуул- лар: басыншар оныт- тара началжжити тунз- лубот уюмын таиргынды- бац, халдаж шир колхоз- тивтарын санынгээ ирдэхэд сандуулжубат. Обществен- ний таиргынэрийн партий- ний салбайын таанснаа үр- дүлжээ иши.

Наргизай мұндағы
шының жаңылардың инициаторы болып
табылады. Оның тәжірибелілігінен
бейнелемеуде көрсеткіштіктердің
жоғарылары да оның мүнисипалитеттегі
жұмысын жақтаған. Наргизай мұндағы
шының жаңылардың инициаторы болып
табылады. Оның тәжірибелілігінен
бейнелемеуде көрсеткіштіктердің
жоғарылары да оның мүнисипалитеттегі
жұмысын жақтаған.

Биринчи салық салтаба
7 күннөткөн талапшының
Киши секретарының М. М.
ДИОДОРОВ, секретары
сөзбүйзүстүнин Е. С.
ДЫЛЧКОВСКАЙ быйбар-
дымылдыр.

.....

ПЛЕНУМНГА БЫСЛИС
райкомун ичиле сенре-
тара таб. В. Е. Попов би-
бийин даякылалтыгар бут-
түүгү советский пороот
ОСКР учарлаттал XXVI
съёниздостойнайдык мур-
сөр ийки политической
үйлика үзүр үзүлдүр оро-
коробулаштуу байыштыгар
майкыстыгар император изий-
тэр байыги пробуюннүт
үзүнниттара, ал ишегор ком-
сомолецтар уонин ыччы-
тар, кишиг далаанынаа
социалистической жути-
зайымын төмөннүүттерин
балыктатта. Ошкоха кору-
ялжетилариншо Эрилик
Эркинин атынан союз
Халкыннанда. Каир Марис
атынан союз Бахыттың
отделениелла-
рын сүсүтүрттөрөрө буюул-
дар. Энэ ши курдук.
Эрилик Эркинин атынан
союз Хадаардаачы отдел-
нитетин «БЫСЛИС 60
сыла» комсомольской-ыч-
чыт форматын ынанымы-
систтара адардор коллек-
тивтеринде оройуонга
башар бастакып 26 удар-
ный подполюордандыр жуто-
зайымы билазарди котох-
туур.

Сын кыс ыйын түнү-
гүчин малых фермерлар-
га узалиар 26 комсомоль-
ской-ыччыт коллективтер-
тац Каир Марис атынан
союзстан «Каскын», Кү-
лападама, Кыстын Куда,
Эрдеш Эркинин атынан
союзстан «БЫСЛИС 60
сыла», «БЫСЛИС 50 сыла»,
«Сарынас», Субуруусай
базардан союзстан

«Юность», о. д. а. фирмалар науқастырырдың ордуын үчүтгөй көрдөрүүштүрүштөр. Элдердөрөн Т. Кесе-ноғонова (Эршик Эркестинин атынан союз) Фуржай ынарын алдыннан сыйын айын майнагар 2515 кг, түтү шаша оройынча бастыз көрдөрүүштүрүш.

Он звонил пятилетка ту-
муктозийнцах сильни аас-
нын майдарыгир сорон
комсомольской-ычнат кол-

континентар производствен-
ной соруда хаттарын тохту-
ар. Ошонд ССКП XXVI съе-
зи порсө шомсомалыкай
орылтадар социалистичес-
кой нуткадаңыны таңи-
нилған күнгө засымах-
хаттар. Узакан болаша-
нылылаңда суюх узака-
ниш ууруулухтах.
Комсомольский полит-
икорхы балырынын 38 күн-
кунуктарға 935 комсомо-
лоц дылдаттамыты. Со-
юз ыспаттар партийнай

Эпизод к эм- дьүөрэл

● ыбслкс районому

Токсуннуга «ССКП»
XXV съездик уураалтарын
«олхсо» девизине Бутун
Биржандасты Ленинскайи
бөлүг түркүлтүр. Ошон са-
заксташ хас бишкдия ким-
оналадаң булалар турар
ельчи узус ўонна тарок-
туу тух салттындардын
борсоро барабаризалынч-

Оройндағы 900-жыл үчкөнчөннөн түндер 18 останалардағы комсомолдың таралтасыр балдар аныл тұжтыруға комсомо-шыңтар үшінде баланшыра бырындағы тәнис-тәт. Ол ғынаған барлық үе-де баланшыра халықс-абато орбуюн орто көр-күттүттөн ғана да жаңында-быту. Оны ССРНП XVI съездің тарыхында үч-тәр белгилілар корсor тү-
Г Т Э Э Х
Н Э
Э Э Х Т И К
IV пленума ●
◆
нтар социалистический
жеталының подъесте-
ни таралынота.
Комсомольский таралта-
сар база тарым турар со-

Дириг орто оскуудаң ү-роизоччилорин заманымалык тарихтатын секретари Владемир АДАМОВ ити оскууда үроизоччилорин салмынысын аланштарын, үзүлгүн түбүншай тоосоота.

Чурапчы орто оскудатын учууталларым комсомольской төрлилдөттөн архитектора Л. Е. ИЛЬИНА бөйткөн этнитик союзоттарда азыр комсомольской төрлилдер оскуудалық кастта шефтәйшләрдөн төрлилләр амат. Киме шефтәйин алымы кытас тартак олохтоммутуп, оголору орто оскуудалың бүтәрләрләргәр эре союзоттарынан улластын буоларын смынданан нахта.

жет колективтар социалистический куоталанымдарын, оскуоллардың комсомольской тәртіблесінен негіздеділдердің тәртібия, ұламыр ычтап комсомолда үйнепши, а. д. а. башшыруостарға этиларын оғордударад.

C. nonca.

ЭППИЭТТЭЭХ КЭМНЭ ДҮҮРЭЛЭЭХТИК

ЫБСЛХС району IV пленума

шердорор А. Гендер тур-
буттара. Столица работай
мичатыгар балык дилин хас-
да шууд сүүхиреки ишле-
барбынып.

Ити адас саңға, көктөөх
байланы отчюлорго
кори иессе билбөтөх үн-
түбүт, об-санда оттүнди
тасаңыбыт узина ура-
м про котесуллубут чув-
котын арыбыта.
Со

Од күрдүк наадалдаттын
жадыларда сага сүбтөх
үчүнен комсомольский
жашын тийин калбашыт.
Енисейский күйөрүнүз
расынаның күороттуу.
МРКС III сыйнипор
кул жасооттук

Дэл бу, замын-жыны, Москва. Мин мактап тайвах тегүү 1915 салдааха аттаммыттаарым. Сиздэрэй гырвалары. Охоттай эркинц атый-тутуу мунутаабыт тутууларын, орооласанчыттарында дыхсанын чувствотын жибүтерчимдөй.

ЛЕНИН КЭРИЭСТЭРИГЭР БЭРИНИИЛЭЭХПИТ

1920-сын алтынның 2-мунгүрдө көсөндөң БЕРГИ
Бүтүн Россияның III съезди айналыбыта. Оның ыч-
чат союзтариң саруятынан таңбасын В. И. Ленин тым
запиши. Оң изитин 60-сын заста, 20-с сыйлар көмсө-
шөпшөттөрдөр Ильич түрүүрбүт саруятара кинназргэ
өтөхторон усташык эрзилээх компанийнан бүлбүт-
тара. Кинназргэ эрз бүвібатта. Владимир Ильич этин-
гі, ениң болжеттамынгы идеялар советский ычнат бары
наука менен үзүүлэх программасын бындаарбыттара.

1920-ын мия оббор-са-
шабар чыралкын сабакты-
нрынан бийд, дахсуз көм-
кавызынын иизи даах-
шат. Тоссузалытуу мия су-
нодор - иштакан-истигт
Красноярскбайтап Болчан
туралубул. Еңисейской
обурчысы Советский бы-
лак шаардор түкөрилдиб-
и. Ханка барытасын мун-
жаттай уонна матийнор

Мен балшевин дың күркөн тәрбияттын узғын күткілдіким. Нәсім-

желательна изысканная окупативка—Пожалуйста кыттыры хас-
та дафары корсубута, азыншынан уюни убайды-
шым бийлиги кыркайбытыштар иштеп шытыллыбыт
Ачинской «Охеңүү союз-
бун» революционердариин
шештери баласор этилар,
Башкы тылымни оттохта,
кынада комсомолга киши-
ринкээ дуу, суюх дуу дини
башчуруус Башар эрэ эн-
нээлттээр: хайвантар да
кириххэ.

